

t19_waybel_9 (TMGsQQtodjPflQs- NAXxo7RQEwvSfTCpcLnm)

October 27, 2020

Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $g1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_tops_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((v1_tops_2 X1 X0) \Leftrightarrow (r1_tarski X1 (u1_pre_topc X0)))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (\forall X2.\forall X3.(g1_pre_topc X0 X1 = g1_pre_topc X2 X3) \Rightarrow ((X0 = X2) \wedge (X1 = X3))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (u1_pre_topc X0) (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_pre_topc X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X1)))) \Rightarrow (((g1_pre_topc (u1_struct_0 X0) (u1_pre_topc X0) = g1_pre_topc \\ & (u1_struct_0 X1) (u1_pre_topc X1)) \wedge ((X2 = X3) \wedge (v1_tops_2 X2 X0)) \Rightarrow \\ & (v1_tops_2 X3 X1)))))) \end{aligned}$$